

t61_group_6 (TMHP-
pizV5Lpu8MqSPGMfH3tAeRLPJNj8xgN)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_relset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v2_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ & X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 X1)))))) \Rightarrow \\ & ((v3_funct_2 X2 X0 X1) \Leftrightarrow ((k2_relset_1 X1 X2 = X1) \wedge (v2_funct_1 X2))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$v1_xboole_0 k1_xboole_0 \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 X1))) \Rightarrow (((X1 \neq k1_xboole_0) \Rightarrow ((v1_funct_2 X2 X0 \\ & X1) \Leftrightarrow (X0 = k1_relset_1 X0 X2))) \wedge ((X1 = k1_xboole_0) \Rightarrow ((v1_funct_2 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (X2 = k1_xboole_0)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (\neg v1_xboole_0 X1) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 \\ & X2) \wedge ((v1_funct_2 X2 X0 X1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ & X0 X1)))))) \Rightarrow ((v3_funct_2 X2 X0 X1) \Rightarrow ((k1_relset_1 X0 X2 = X0) \wedge (k2_relset_1 \\ & X1 X2 = X1)))) \end{aligned}$$